

Tsepo Toloane

12 E Katleho Makateng

18 Tumelo Khutlang

Leslie Notsi

TREINADORES

🗎 Sexta 28 Junho 2024 🕚 10h00 S Thulani Sibandze

Taça COSAFA 2024 - Fase de Grupos Grupo C - Rodada 1

Lesoto

19 Jane Thaba-Niso Intervals: 1-0

Seychelles

Lorenzo Hoareau 69



FICHA DE JOGO AO VIVO PERFORMANCE ESTÁDIO ÁRBITRO VÍDEOS FOTOGRAFIAS COMENTÁRIOS RESUMO



Ralph Jean-Lou	is
----------------	----

19 Z Justin Elisha Riaz

2 Gervais Waye-Hive P9

ESTAVA NO ESTÁDIO? Para marcar este jogo como um dos que assistiu ao vivo é necessário que seja registado. Paça login ou registe-se LOGIN .









JOGO

 Historico Histórico de confrontos

Time Lesoto Time Seychelles

Histórico Taça COSAFA